

Primjerak	06. 07. 2010
Org. jed.	Broj

03 - 639 /1-10

**Uprava za zaštitu konkurenčije**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Svetozara Markovića, br.26, koju zastupa direktor Miodrag Vujović, shodno članu 6b Zakona o zaštiti konkurenčije ("Sl.list CG" br.69/05 i 37/07) i

**Agencija za nadzor osiguranja**, sa sjedištem u Podgorici, Trg Kralja Nikole, 27 A/III, koju zastupa predsjednik Savjeta Agencije, dr Vladimir Kavarić, shodno čl. 128 i 176 Zakona o osiguranju ("Sl.list CG" br.78/06 i 19/07), zaključuju

## SPORAZUM O SARADNJI

### I Uvodne odredbe

1.1. Uprava za zaštitu konkurenčije ( u daljem tekstu : Uprava) i Agencija za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija) u cilju zaštite konkurenčije na tržištu osiguranja Crne Gore, kao potpisnici ovog sporazuma, izražavaju saglasnost o potrebi regulisanja i unapređenja međusobne saradnje.

1.2. Ovim sporazumom uređuju se odnosi između Uprave, kao organa uprave nadležnog za poslove zaštite konkurenčije i Agencije, kao regulatornog organa u oblasti osiguranja, radi efikasnijeg obavljanja poslova potpisnika sporazuma utvrđenih Zakonom o zaštiti konkurenčije, Zakonom o osiguranju, odgovarajućim podzakonskim aktima, te internim aktim potpisnika sporazuma.

### II Područje saradnje

2.2. Zaključenjem ovog sporazuma, potpisnici izražavaju spremnost za saradnju na području obezbjeđivanja konkurenčije i predupređenja štetnih efekata nedostatka konkurenčije na tržištu osiguranja Crne Gore.

2.3. Potpisnici sporazuma će sarađivati i na drugim područjima koja su direktno ili indirektno povezana sa obezbjeđivanjem konkurenčije i predupređenjem štetnih efekata nedostaka konkurenčije na tržištu osiguranja.

### III Ciljevi saradnje

3.1. Potpisnici sporazuma će međusobno sarađivati uz uvažavanje sljedećih ciljeva:

- i) da zajedničkim naporima i aktivnostima osiguraju i obezbijede konkurenčiju na tržištu osiguranja;
- ii) da zajedničkim naporima, novim učesnicima na tom tržištu omoguće jednakе uslove za pristup tržištu;
- iii) da zajedničkim djeluju na sprječavanju svih oblika zloupotrebe dominantnog položaja učesnika na tržištu osiguranja i s njim povezanim tržištima;

- iv) da zajednički djeluju na sprečavanju svih vrsta sporazuma kojima se: neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene ili drugi uslovi poslovanja; ograničava ili kontroliše proizvodnja, tržiste, tehnički razvoj ili investicije; vrši podjela tržišta, tehnički razvoj ili izvora nabavke; primjenjuju nejednaki uslovi poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu i time se pojedini učesnici dovode u nepovoljan položaj u odnosu na konkurrente; uslovjava zaključenje sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza koje, obzirom na trgovačke običaje i praksu, nijesu u vezi sa predmetom sporazuma, kao i izričitih ili prečutnih dogovora, usaglašene prakse i odluka udruženja učesnika na tržištu;
- v) da zajednički djeluju na sprovođenje koncentracija kojima se bitno sprječava, ograničava ili narušava konkurenca, prije svega stvaranjem, odnosno jačanjem dominantnog položaja na tržištu.

#### **IV Slučajevi saradnje**

4.1. Potpisnici sporazuma sarađivaće kontinuirano na sljedeći način:

- i) u slučajevima potencijalnog sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurenca na tržištu osiguranja, shodno nadležnostima datim Zakonom o zaštiti konkurenca i Zakonom o osiguranju, potpisnici sporazuma će zatražiti mišljenje druge strane o usaglašenosti takvog ponašanja i djelovanja učesnika sa opštim i posebnim propisima u oblasti konkurenca, te stručnu i tehničku pomoć potrebnu za rješavanje konkretnih slučajeva, koji su u nadležnosti potpisnika ;
- ii) sarađivaće u svim drugim slučajevima koji zahtijevaju saradnju, shodno Zakonu o zaštiti konkurenca i Zakonu o osiguranju;
- iii) Potpisnici sporazuma će kroz saradnju pratiti i preispitivati relevantne usluge i relevantna geografska tržišta u oblasti usluga osiguranja. Agencija će, ukoliko je potrebno, zatražiti mišljenje od Uprave kod nametanja nekih od mjera učesniku na tržištu usluga osiguranja.

4.2. Ako Uprava u obavljanju svojih poslova utvrdi povredu konkurenca ili nepravilnosti u poslovanju društva za osiguranje ili društva za poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja o tome će obavijestiti Agenciju, u primjerenom roku.

4.3. Agencija će u primjerenom roku, u skladu sa svojim nadležnostima, dostaviti Upravi informacije o slučajevima mogućeg sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurenca na tržištu osiguranja, kao i povezanim tržištima za koje smatraju da su od interesa za obavljanje poslova a koje mogu biti od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

4.4. Potpisnici sporazuma su saglasni da po posebnom zahtjevu međusobno dostavljaju i druge informacije do kojih dođu u obavljanju svojih aktivnosti, a koje mogu biti od interesa za drugu stranu.

4.5. Potpisnica sporazuma od koje je zahtjevom zatraženo mišljenje, te stručna i tehnička pomoć, daće zatraženo mišljenje, te stručnu i tehničku pomoć, u najkraćem mogućem razumnom roku, nastojeći da taj rok ne pređe rok **od 30 dana** od dana dostavljanja zahtjeva.

## ***V Potpisnici sporazuma će saradnju iz prethodne tačke ostvarivati naročito:***

- 5.1. Uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći potrebne za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti potpisnika sporazuma.
- 5.2. Razmjenom relevantnih podataka, obavještenja i isprava, shodno pomenutim zakonima.
- 5.3. Izradom stručnih mišljenja na zahtjev i za potrebe drugog potpisnika sporazuma i drugim oblicima pružanja stručne i tehničke pomoći.
- 5.4. Direktnim kontaktima između potpisnika sporazuma.

## ***VI Razmjena podataka, obavještenja i isprava***

- 6.1. U slučaju postojanja sumnje da je na tržištu osiguranja došlo do povrede konkurenčije i da je, s tim u vezi, pokrenut postupak za utvrđivanje postojanja akata i/ili radnji kojima se vrši povreda konkurenčije, Uprava i Agencija će:
  - Imenovati lica iz svojih stručnih službi, koja će biti zadužena za operativno djelovanje u tom postupku;
  - bez odlaganja obavijestiti drugu stranu o imenovanim licima, sa potrebnim podacima;
  - preko imenovanih lica, razmjenjivati informacije, do kojih dođu u postupku, uključujući i povjerljive informacije;
  - pružati drugoj strani pomoć u prikupljanju, dostavi i obradi informacija.

- 6.2. Ako potpisnik sporazuma ocjeni da nije u mogućnosti da postupi po zahtjevima drugog potpisnika sporazuma, jer bi takvo postupanje ugrozilo obavljanje funkcija ili nadležnosti koje su utvrđene propisima u oblasti zaštite konkurenčije ili u oblasti osiguranja, pismeno će obavijestiti drugu stranu o razlozima nepostupanja, u primjerenom roku.

## ***VII Povjerljivost podataka***

7.1. Potpisnici sporazuma su saglasni da, u skladu sa propisima i odgovarajućim internim aktima, obezbijede zaštitu informacija, podataka, obavještenja i isprava primljenih od druge strane.

7.2. Potpisnici sporazuma su saglasni da stepen povjerljivosti informacija, podataka, obavještenja i isprava određuje strana koja ih dostavlja.

7.3. Primljena informacija, podataka, obavještenja i isprava definisani ovim sporazumom ne smiju se dostavljati trećim licima niti koristiti za druge namjene, osim za one za koje su pribavljene, uz prethodnu saglasnost potpisnika sporazuma koji ih je dostavio.

7.4 Potpisnici sporazuma moraju čuvati podatke, obavještenja i isprave primljene od strane učesnika na tržištu kao poslovnu tajnu u smislu odredaba propisa o zaštiti konkurenčije, propisa o osiguranju, statuta i drugih opštih akata potpisnika sporazuma i drugih relevantnih propisa.

7.5 Obaveza čuvanja povjerljivih podataka, obavještenja i isprava dobijenih na osnovi ovog sporazuma postoji i nakon prestanka njihovog važenja.


### **VIII Sastanci predstavnika potpisnika sporazuma**

- 8.1. Saradnja između potpisnika sporazuma odvijaće se pismenim putem, kao i putem sastanaka predstavnika Uprave i Agencije koji će se održavati prema potrebi. Svaka od potpisnika sporazuma imenuje u svakom pojedinom slučaju svoje predstavnike koji će održavati direktne kontakte.
- 8.2. Sastanci koji su sazvani na inicijativu jednog od potpisnika sporazuma održavaće se u sjedištu onog koji je dao inicijativu za održavanje sastanka, osim ako predstavnici u konkretnom slučaju ne dogovore drugačije.
- 8.3. Potpisnik sporazuma u čijem se sjedištu održava sastanak dužan je sastaviti kratki zapisnik o toku i zaključcima sastanka.

### **IX Završne odredbe**

- 9.1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme, s tim što ga svaka strana može otkazati pisanim putem, u otkaznom roku od 30 dana.
- 9.2. Potpisnici sporazuma su saglasni da eventualne sporove nastale u izvršavanju ovog sporazuma rješavaju mirnim putem.
- 9.3. Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.
- 9.4. Ovaj sporazum se zaključuje u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka strana.

**Upravu za zaštitu konkurenčije**  
Direktor,

Miodrag Vujović  
  


**Agenciju za nadzor osiguranja**  
Predsjednik Savjeta Agencije,

Dr Vladimir Kavarić  
